



«РАМУГА САБАНТУЯ – 2011»

[illegible]

төн Москвагийн Набережные Челны куориса дээрхи пошлын айаанаатийбт. Самолетун хотон иһэн бэлгетар багта курдук көстөлөрүп-корон олус сөөкүбү. Ойгон пошлын айаанан иһэн эдэх сире-дүйбүтү, араас дэрибэлкүрүп, куораттары көрүп-шүтүп билгээтибт.

Паберазых: Чолпы кутарык тийий "Саулык" диял эбди гирлр коммунакал тусубут. Конкурсна Киргизиянтан, Калмыкиянтан, Тулуктан, Молвиянтан, Балтириянтан, Казакстантан, Украиниянтан, Осетиантан, Марий-Элатан, Татарстантан уонка лр апаа дейдуулантан

араас омул сирлоро мустан бий-
лария үткүүлэрин, фольклорд-
рын кордрдүлөр Билини "Том-
торуккаах торбостор" уюша "Ку-
обакчаантар оомпуулары"
үткүүлэрини кыттан иккис
септеннэх лауреат үрлук аатын
алтары ситтисибит. Бидикши
кытта Аларга Бостоктон
"Унукугу" фольклорний ан-
самбль эии бу конкурска кыттан
үтс септеннэх дилшопат буол-
ла. Дүүдүлүүр суба билини
үткүүлэрини туруорууларын,
сирлоро сөггөх ис хоһооннох
лээн хайыаһылар

Татар омултар билиги анышаклыктар маарифчылар Сабиттуй диген бир анышаклыкта хаттар эбит. Ошкы кыйдылмалар коллективтар концертай програм-малар кысталыбыт. Конкурсу талашы билиги анышак аккурсу-маларга сырыттыбыт. Набереж-ные Чолны курулган "КАМАЗ" миссалыа ошундулар завод бид эбит. "КАМАЗ" центр музый-ни кордубут. Казан курулган Казанский Кремль, Кул-Шариф мечеть, Пятницкий Собор сырыттыбыт. Миссалар кел-бери 4 кун буллубут. "Интеррос" туристический фир-манын Урала Вярка Иш-миссалыа билиш салмаачы-лан сырытты. Киле билиш

Кыргыз бодуусевики, БСНХБ-ны аксатаркы, зоопаркы куулай-драптиттер максатыбыз

Түркиянің туғанай, кезін ең
көп көрсеткендіктен, албақ ому
ораларын қыпта басып, аяқ баста-
п ұшақан конкурста сәттілікпен
ахтыр қыптан кәсіпшілерін аяқ
сыраларын, қыптаншыларын ба-
рыпте аңсамдығы салмааты-
ларыар Сияцза Елси Петров-
ица, Понгоронца Марин Макси-
мовица, Сияцза Полина Васи-
левнаца орлор, тороншуттор
аагырылган махшылыгет. Куе-
жики буолбуге ұлушут далай-
татылар (балшылыгы социалис-
тиштуруостарга солбуаагычы
Сарымлас С.А.), Муғудай орто
оскулантын саялыатылар (ди-
ректор А.А.Федоров), Маарыча-
аң пирсобошчылар (предсе-
атель Саярыков Г.В.), ДНҚорқа
аагылган Турачылылар орлор
интернат-оскулатылар
(директор Гуляев П.П.), бейр дой-
дмаахтарылылар Красильни-
кова Марфа Семеновнаца, Пого-
ицан Андрей Тимофеевичца,
Опанетников Яков Павловичца,
Опанетников Ефимий Васи-
левнаца уонна тороншуттар
үдөлөр төрияталарын барда
махшылыгыны тюрдирет.

Алсамбыр, охинылытар Толстоуков Миншар конкурска кытта барарылар коммисият Чурагыч изилиниэтин "Гуйаара", "Сайды", "Ээлэг", "Сайдам", "Алар", "Ситим", "Дабант", "Старер".

[illegible]

"Көлүкчүкөн" оёо народнай ансамблын орто бологун оёолор, тороонуттор.

ЛИТЕРАТУРА КЭСКИЛЭ
ТҮСТЭНЭР ОСКУЛАТА

Айар үлз, айар илүрүлөт-
Самезы жалаан, хантыл
сүрүлөт,
Харызымалар камурулөт,
Көтү түлүр
илүрүлөт хантыл...
Анжаний Филиппов

Орчин 1-3 күнригээр Халхалас улуунд Хөдсөөтүүр баар "Лонскэй кыраай" кылататар эвэн сымта бирдэ ылытлар ивэне дэр сүрүйлөгчлэр сайыптыг оркула-семи-партира буолла. Мална дартан этгээхэ, 2009 сылааххи Уус-Алдан улуунд Сүөгтүтүр баар "Дорноднуу музей коммиссарлар буолбут семинар эмнэ халхалыгытар сырдатан-тан тувар.



ола. Ийгиликтарга бийици бари убаастыр, холобур оюгостор, айа-туга сымчалар суруйлааччылардыг сакчаларын алыртык консултилер, бойларын унуттарыгтан сакларотулур.

Июнь күн
бинтин адраржк айымпыл-
ларынтын ырытыны, ким
хайды үлөкөбтүн сынал-
лаанын буюмла. "Тың
кылаталар" поэзияр уо-
латтар-суруулаачылар
окутарыы сылай адр чыт-
ынз Гауриет Андронов, Ру-
стам Камкеев-Арм уола,
Косекагын Камкеев-Ар-
маал, байыбт бээр дөбү-
лаакылы, Холторгтон Се-
мен Феоксеев-Соргох Са-
мөй чыгык кичирг эрчил-
сий, элбик эршиккөдөрүн

суурийаччылар жерботи балистатистлер, Кыргызтар окжиклара эмиз тустар ырыгылышпа. Аастыг ежмаларга уккестур окжикла албэк айымалы жерботи эбит буолушпа, байыл прозари ди колхозогустур бакылартан бары ди ачыллыгыт.

Бу журдук үс куп бивитүктү кэрнэгэ түргөткөн элэгизин ааста. Аныгыс көрсөткөс дээрү үлөтүргө айарга кылаттанан, күүсүлүтүгө күүс бивитүктү тарыстылган.

(Бу семинар туһунан юстицка, сибилни хайыт аагыскы нуомэрлэригэр аа[ыи]).

Наталья ПУХОВА



ДЬУЛУС ЯКОВЛЕВ – РОССИЯ ЧЕМПИОНА



Бэс ыйын 27-30
күннэригэр Улан-Удэ ку-
оракка боксага Россия

Сэбилэниүйлээх күүстэ-
ринг чомоллохата бүтүүлэ.

[illegible]

длитель Новосибирской ку-
оракции Юрий Викстор-
ович Емельяновка дра-
рыстанар. Тварыччы эт-
тэхжа, Юрий Виксторонич
России билимнэлэх бокс-
сер Милта Алоян тренера

Бу сэтгүүлтийнхэн
Дьюлус Яахилан Россия
адардэргэ чемпионаты-
гар кыгтарга путенка ыш-
ла Сүтүүлгийн багд-
ыгын.

Алексей СЛЕПОВ

Оттобрун – 2011

**КЭБЭЭЙГЭ, ХАТЫСТААХХА,
ТУЛАГЫ-КИЛЛЭМНЭ**

Бийнлэги сайнммыг отгооһунга үстүгүрдэх буоларынан, удууснут сэлтатта атын сирдэргэн өгтүүр сир ордооһунга үлэни ыттар.

Ол курдук, асанын ай бүтүүгө улау-
тут башылыгы С.И.Ляковцев, тын ханай-
сыз баатын управительничаты начальниги
С.Филистов Кэбэеин улууһунтар тигийи
туур сэр көрдөһөн махчилар. Санатан
маттах, Кэбэеин улууһа биннигиттан ик-
кис төгүд кэнэ сирдэхэ-уоттах, бис
сүгүл арыах кидимтэх-сүпһүлөөх, олу-
сизат, от алтоһуук үүнэр көтүрүлээх.
Алтан башылыктах үтүө куоһууларга до-
кум. Кэбэеини түмүтүпэн кэбэеинэр
айаларэ 1000 төһөт от сөбүтэр сыһыи-
ртөөн, үс башылыктах эбэин арыаһа би-
сирэ сөбүтүрүпэн биэрбэттэр.

Отгуйлан 1 кундүр Саха Республика-
дан үтүсүрүк агроном В.П.Чигельни-
ков, Аларар элчилээктэй баһылыгы
П.В.Максимов, Мугудай баһылыгы
М.И.Переломов үчүн илал олуру аренда
салыг 600 гектардаах Хатынстаах ары-
стан итисин Тулуна-Кушомскай оу-
бук үүнүүгүн кырып кастылар. Доккуус-
тай куорат улары сыйтар Хатынстаах
рылыгыттан олус астымыктар. Оу
үнүүтүз үкүлэй, болуор кыһа курдана-
лынан, түһүп тыһынан хойуу от долгу-
нуйа үүмүт. Оссо үчүгүтүз, арына бий-
ди сине өрүмүт. Бу сири соннобут

байнгүйгээр "Цонхора" ТХКК-н элэгнэлтээр компанид туохтаах уонна уушга аргааг отторо тийһэт нэһилдэхтэ чэпчэтүүлбүт сүдүнэ төрөлүлүктэ

Тулгас-Кызылзэ арэндэ үлэ 400 гектардаах курулуламмыт баһыны эбэс иһэллэн бүтүт. Бу үлэһирэ тоҕорго дуосабарыан "Агроснаб" АА, техникаларын уонна үлэһитэригэр бидэһуулахыт, агроном В.П.Чичигов сайаан ыһтарды. Манна эбэс тоҕоһо, Тулгас-Кызылзэ иһэллэн баһыһыһан 16-с сыһып үлэһи П.В.Парикова Мэһэһиһэр фермердэ иһэллэһитэһэр ыһыһыһан көлө сөһдөн баһиһи улуһуһу оттууу сирэ биһэр түһүһан дуосабара иһэн баһтан барбыта. Онон Кызылзэ оттуу барара мөһдөр төһөһиһэр.

[illegible]

ИВАН ПОНОМАРЕВ.

РОССИЯ КӨНҮЛ ТУСТУГА

От 1-ийн 1-3 күнээрх Сахабыт Республукатын кийн куоратыгар Дьокуускайга Россия күүл туштуг чемпионата ийргийн ааста. Дойдубут саамай улахан күрэхтэништэ, кырдык дааны, улахан ийргинэрдээхтик, спорт сүдү быраанынныгын быһытынан ытыллына.



Курат кишигэр "Туймада" стадионы кытары сэргэстэхэ турар тунсадай олоһуулаах "Элэй Боотур" спортивнай дыбарыаска үс күн устата тустууну сэргээччилэр хоторгоһуу субустулар. Күшүтэ иккилэи түһүмэлүнэн (эбиккэ диэри, эбиэттэн күөхөб) мыгтыллыбыт күрэхтэһингэ 1500-гүү көрөөччү сырытта. Бары билэрбит курдук, Сахабыт сиригэр көңүл тустуу спорка маннайтын пуомардаах көрүмүт буолар. Ойон сыдыһан, көрүүн баарлаах, биллэн турар, олус албэз. Чемпионаты айыры халлаан аһыһар ыһтары бобонор, саамай иккэ-күүн дыбарыаска мыгтыһылар. Саамай уорүүрүккэ, дьонсэргэ туруорууугун учуоттаан чемпионаты тэрийээччилэр хансыһылары күшүтэ телевидэсэриһан тута көрдөрөн ыһтыһар.

Чемпионатка барыта
33 регионтан 212 бәдрә

күөн көрсө тарастылар. Кичилэр истэрингэр аан дойду үс тогулалзх чемпионна, Пекиннээри Олимпиада призера Бөсик Кудухов (60кг), икки тогулалзх Олимпийский чемпион Манжет Батыров (66 кг), аан дойду түүрт тогулалзх, Олимпийский ооньчуулар чемпионнара Хаджижурад Гагаилов (96 кг), а. д. а. Россияны аанан аан дойду тинийэ биллибит тустууктар бааллар. Хагсанымылары 56 аан дойду кылаастаах судьуйалар ыстылар. Кылаабынай судьуйанан аан дойду таары кылаастаах судьуйа, үгүмэлзх тренер Александр Попов үлээлээ.

Курактаһи ии
уорүүлээхтик аһымата
Саха Республикатын
Президеи Егор Борисов,
тэрийар комиссия
председатела, Саха Респу-
бликатын вице-президеи
Дмитрий Гулуко, Россия
спортивной тусууга фе-
дерациятын президеи
Михаил Маминшвили,
вице-президеи Адлан

Варасе, Россия
конгу тусгууга
сүүмэрдэмийт
хамаандатын
кылваабын
трениер Дзам-
болат Тедеев
кыгтылны ыл-
дылар.
Үөрүүлээх
чаабы аһылы
Хатыласытар
Саха сирин
үлүкүгэ теат-
рын коллектив-
тарын театрал-
лизованнай
представлени-
л а р а
кордорүлүшэ.
Д м и т р и й
Глушко чемпи-
онат аһылы-
бытынан ээр-
дэлээн туран,
тылы Респуб-
лика Президе-
нт Егор Бори-
совка биэрэ.
Президент бой-
этин этиһигэр
Саха норуота
тусгууну тап-
тырыан, бу
корүнгө элбөх
ситиһиһлэр-
дээрш, улуу
тренер Дмита-
рий Коркин,
Олимпийский
чемпионнар
Роман Дмитри-
ев, Павел Пи-
шпил, Олимпи-
ада үрүм көмүс
призера Алек-
сандр Иванов,
Европа чемпи-
она, аан дойду
призера Васи-
лий Гоголев, а
д а аһтаралыш
күнү тутталды-
рыш болондэста
Россия чемпи-
онатыгар кыай-
ышы, манган
ситиһиһлээн
аан дойду
таһымнагар,
Олимпийский
оонһууларга
тахсалларыар
ылгырды. Б

улахан тустуу
бырааныһыгыта Саха си-
рингэр көңүл тустуу
торуттаммга 55 сылын
болжотингын сыгыта, Мирэйи
куоракка Олжогхоньыгыта
буода турар кимигэр ыа-
тылларын уратылаах
дыта. Салгыны киши Рос-
сия чемпионатын
ойдобуһуньук кыһыл
комус мэтэлини Михаил
Мамиапшылга тустарды.
Федерация президиэ
Михаил Мамиапшыл
Саха Республикага биир
бастыг тустууктардаах
регион буоларын, респу-
блика салалтата тустуу
сыйдыгыгытар улахан
болжототун уурарын эт-
та, киникеттин ситиһилини
багарды.

Кобуорт ханшайхны-
лары көрөөчүлөр теле-
визорунан көрөн хас би-
рдин кичиреи олус
тыганаанышактык бар-
блтып, кыайгыны си-
тэтин сыратып сыналал-
дактары. Ким кими кы-
айбытын суруубакка чу-
лаан, Россия чемпиону-
нун буолбут Виктор Ле-
бедев, чемпионат баруон-

са призера бигер дойдула
ахпыт Тимур Пестерев
тусгууларыттан сырда-
тарга, хаартыскалары-
нан бэртиттэрэз быһа-
рыным.

55 кг тустар Виктор Лебедев бөйбөтлөгүгэр ыгытшылар чемпионнакка бастыгар иени дигэн санаа бишталзанин эрдэттен баара. Бу миннээри иккн чемпионнакка бастаан турар. Аан дойдуга кыныккн чемпионнакка кыйалылыада. Бу күрөхтэһингэ бастаатарына аны күһүн Турция Стамбул куоратыгар ыгытшылар аан дойдуга чемпионнакка кыттыара, оһуо ситиһиннээхтик кыттыһарына Олимпийскай оонньуларга түгүһнэ ыһара дигэн хас биридиг туһугуну сэгээрээччилэргэ буччум санаа буолбута. Ол эрээри спорт дигэн спорт. Чемпионнакка

малтгох, кыйлыгыг суоттаммаг спортсмен кыттыбат. Ордук Европа икки тугулзак, 2008 с. Россия чемпиона Джамаал Озарулганов уонна 2006 с. Россия чемпионы, аан дойдуга кылаастах маастар Паризан Израиллов кутталлаахтара.

Чемпионат үнүс хан-
сыйлыгчтар Вилетор бай-
этин биир дойдуулаар,
Кемерово куорат чиэни
көмүскүүр Владимир
Яковлевтың тахсылар
Бастагы түһүмэххэ атах-
таан кишинэр тахсан 1:0,
иккис түһүмэххэ 3:0 кы-
айда. Иккис тугуутугар
Бурития бөрһө Цырен-
доржи Пыденны утары
тахсар. Бу да сырыыга
бииһи уолбут бастагы
түһүмэх сафаланаатын
кытта, тута атахха кири-
эн биир очкону ыһа.
Кийинтээн түргэнэ,
күүс оттууэн сабарыла-
ра харахха быраһылар.
Иккис түһүмэххэ иккитэ
атахтаан, накат дигэн при-
ему отторон ахсааны 4:0
отторон улаханнык илис-
тибэххэ кыйаллыы сити-
ста. Үһүсхэ Россия эдэр-
дэргэ иккис төгүллээх
чемпиона, биэр дойдуу-
лаар Михаил Ивановты-
ын кириста. Финалга
дээрэ арыый да утарса-
лыы Вилетори бу тугуу-
н оттордо. Бастагы

туһуммахэ Лебедев тап-
тыр албайһаны атахта-
ан, кэһилээр тахсан, 1 оу-
косу ыла. Иккисэ иккисэ
тугүл эмиз ити приему
туттан ахсааны 2:1
огорон кыайылыны ыла.
Михаил Виктор Лебедев

дээс 1 очкогү ыбыгт
содотх тустуугунаа бу-
сала. Полуфиналға булг
Александр Богомолов
1:0 1:0 жайыда бу миниг
Александр Расул Маме-
зов диген кайбардыкыла
тушунд Оман Сюринга
урун хакхартын эре
көрдөрбөккө жайыбгала
финал чинилеригэр 3:0
6:0 ахсаанынан бийиги
Олеи Михайловныгыла
жайыбгала Сүрүзак Кы-
рапалдах куул да бир
берго эбит. Ол эрери
Лебедевго кайран эгизге
дири "хогуу" таалай
булга", түдү да энорбөтө
Бийиги улабтү неки
тогул ытахтын, эре
көрдүргөзгөн шадалам
очкоруны ыланкылайы-
лаах тааиста, финалга
кларда Финала, сөрй-
мизиктеги курум, Дла-
мат Оларсултановны ула-
ры таалай. Илким сөз-
гө согул тутан жиг

сыйныны сагашатылар.
Басткы түнүмж бүлэрэ
мүнүүтө агарыттан кыра
кэм хаалбыттын кэнэ
Виктор чагылзатыны
атакка килер кийтэ
кэмтэр юмүсэммэксэ
хаалар, охторон кэнитэр
тахсан 15 сүкүүтэ хаал-
быттын кэнэ белт илар.
Иксэс түнүмжкэ
бофтор хардарыга ала-
калына сатыллар эрээ-
ри хйалара да белт ил-
бат. Сэрбсий талдылты,
быршабыла бийлэти-
наны кытыл триколор
Виктор Лебедевкэ тик-
сөр. Саала оюк чуумура
түлэр Уолбут тардан
таһарар. Күөх
дүһүннөх саарык...
Джамал атабытан нэан
эро ютороу курдук пы-
нан эрдэниэ, Виктор
толо тарлар. Кийтэ туга
эмэс атахтылар Оро бу-
лумхатайы, хардарыга
эргисин буолар, биер



